



Crna Gora
Poreska uprava
Područna jedinica
Podgorica

Prijava poreza na dobit

PORESKI OBVEZNIK

Naziv "PARAOLIMPIJSKI KOMITET CRNE GORE" PODGORICA

PIB i šifra DJP 02756447 302

Adresa 20176 RADOSAVA BURIĆA 4A, ŽUTA ZGRADA PODGORICA

Djelatnost 9312 Djelatnost sportskih klubova

Period od 01.01.2018 **do** 31.12.2018

Iznos prijavljene poreske obaveze 0.00 EUR

Naziv banke **Broj računa**

Crnogorska 510-0000000029599-95
komercijalna banka

Podaci o poreskom konsolidovanju

Odobrena finansijska konsolidacija ne

Broj i datum rješenja kojim je odobrena finansijska konsolidacija -

PIB i naziv poreskog obveznika na kojeg se prenosi poreska obaveza

-

Utvrđivanje poreske obaveze

Red. broj	OPIS	IZNOS U eurima
	A. Poslovna dobit i gubici	0.00
	I.Finansijski rezultat iz bilansa uspjeha	0.00
1.	Dobit poslovne godine	0.00
2.	Gubitak poslovne godine	0.00
	II.Kapitalni dobici i gubici	0.00
3.	Kapitalni dobici	0.00
4.	Kapitalni gubici	0.00
	III.Uskladivanje rashoda	0.00
5.	Troškovi amortizacije iskazani u bilansu uspjeha	0.00
6.	Troškovi amortizacije koji se priznaju u poreske svrhe	0.00
7.	Troškovi koji nijesu nastali u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti	0.00
8.	Troškovi koji se ne mogu dokumentovati	0.00
9.	Kamata za neblagovremeno placene poreze i doprinose	0.00
10.	Kamata placena nerezidentima po stopi vecoj od uobicajene komercijalne stope	0.00

11.	Administrativni troškovi placeni od strane stalne poslovne jedinice nerezidentnoj centrali	0.00
12.	Primanja zaposlenih ili drugih lica po osnovu raspodjele dobiti	0.00
13.	Novcane kazne i penali	0.00
14.	Ispravka vrijednosti pojedinačnih potraživanja od lica kojima se istovremeno duguje	0.00
15.	Prilozi dati politickim organizacijama	0.00
16.	Troškovi zarada, troškovi otpremnina prilikom odlaska u penziju, troškovi usljed tehnološkog viška i ostalih isplata naknada prilikom prestanka radnog odnosa, koji nijesu isplaceni u poreskom periodu (clan 11a Zakona)	0.00
17.	Troškovi materijala i nabavna vrijednost prodate robe iznad iznosa obracunatog primjenom metode prosjecne cijene ili FIFO metode	0.00
18.	Iznos izdataka isplacenih pravnim licima za zdravstvene, socijalne, obrazovne, naucne, vjerske, kulturne, sportske i humanitarne svrhe, smanjenje siromaštva, zaštitu životne sredine, zaštitu lica sa invaliditetom, društvenu brigu o djeci i mladima, pomoc starijim licima, zaštitu i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, vladavinu prava, razvoj civilnog društva i volonterizma, evroatlanske i evropske integracije Crne Gore, umjetnost, tehnicku kulturu, unapredenje poljoprivrede i ruralnog razvoja, održivi razvoj, zaštitu potrošaca, rodnu ravnopravnost, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i borbu protiv bolesti zavisnosti iznad 3,5% ukupnog prihoda, uvecan za ukupan iznos ovih izdataka isplacenih fizickim licima	0.00
19.	Troškovi reprezentacije iznad 1% ukupnog prihoda	0.00
20.	Clanarina komorama, savezima i udruženjima iznad 0,1% ukupnog prihoda	0.00
21.	Otpisana sumnjiva potraživanja koja se ne priznaju u poreske svrhe	0.00
22.	Rezervisanja koja se ne priznaju u poreske svrhe	0.00
23.	Kamata i pripadajući troškovi placeni povezanim licima iznad tržišnih iznosa	0.00
24.	Rashodi po osnovu obezvređivanja imovine koji se ne priznaju u poreske svrhe (clan 18a Zakona)	0.00
	IV.Korekcija rashoda po osnovu transfernih cijena između povezanih lica	0.00
25.	Obracunati troškovi primjenom transfernih cijena	0.00
26.	Obracunati troškovi primjenom tržišnih cijena	0.00
27.	Razlika obracunatih troškova (red.br.25-26>0)	0.00
	V.Uskladjivanje prihoda	0.00
28.	Iznos poreza po odbitku na dividende i udjelu u dobiti koji je platila nerezidentna filijala rezidentnog poreskog obveznika	0.00
29.	Iznos kamata između povezanih lica koje su manje od tržišnih kamata	0.00
	VI.Korekcija prihoda po osnovu transfernih cijena između povezanih lica	0.00

30.	Obracunati prihodi primjenom transfernih cijena	0.00
31.	Obracunati prihodi primjenom tržišnih cijena	0.00
32.	Razlika obracunatih prihoda(red.br.31-30)>0	0.00
	VII.Ostale korekcije	0.00
33.	Prihod od naplacenih sumnjivih potraživanja ostvaren u poreskom periodu, a koja u ranijem poreskom periodu (godina _____) nijesu priznata kao rashod u poreske svrhe	0.00
34.	Rashodi koji po osnovu obezvređivanja imovine u ranijem poreskom periodu nijesu priznati u poreske svrhe (godina _____) za imovinu koja je otuđena u poreskom periodu, odnosno oštećena usljed više sile (clan 18a Zakona)	0.00
35.	Troškovi zarada, troškovi otpremnina prilikom odlaska u penziju, troškovi usljed tehnološkog viška i ostalih isplata naknada prilikom prestanka radnog odnosa, koji nijesu bili priznati u poreske svrhe u prethodnim poreskim periodima (godina _____)	0.00
	VIII.Oporeziva dobit	0.00
36.	Oporeziva dobit (1-3+4+5-6+7 do 24+27+28+29+32 -33-34-35) >0	0.00
37.	Gubitak (2+3-4-5+6-7do 24-27-28-29-32+33+34+35) >0	0.00
38.	Iznos gubitka u poreskoj prijavi iz prethodnih godina, do visine oporezive dobiti	0.00
39.	Ostatak oporezive dobiti (red. br.36-38) >0	0.00
	B.Kapitalni dobici i gubici	0.00
40.	Ukupni kapitalni dobici tekuće godine(redni broj 3)	0.00
41.	Ukupni kapitalni gubici tekuće godine(redni broj 4)	0.00
42.	Kapitalni dobici (red. br.40-41) >0	0.00
43.	Kapitalni gubici (red. br.41-40) >0	0.00
44.	Prenijeti kapitalni gubici iz ranijih godina do visine iznosa pod rednim brojem 42	0.00
45.	Ostatak kapitalnog dobitka (red. br. 42-44)>=0	0.00
	C.Poreska osnovica	0.00
46.	Poreska osnovica(red.br.39+100% od red.br.45)>0	0.00
	Umanjenje poreske osnovice	0.00
47.	Prihodi po osnovu dividendu i udjela u dobiti rezidentnih pravnih lica	0.00
48.	Umanjena poreska osnovica (red. br.46-47)	0.00
49.	Iznos poreza (red. br.48 x 9%)	0.00
	Umanjenje poreza	0.00
50.	Iznos poreza na dobit ostvaren u nedovoljno razvijenim opštinama	0.00
51.	Utvrđena poreska obaveza (red. br.49 –50)	0.00
52.	Iznos akontativno plaćenog poreza	0.00
53.	Iznos poreza plaćen u drugoj državi	0.00
54.	Ukupno plaćeni porez (red. br.52+53)	0.00

55.	Iznos poreza koji se duhuje (red.br.51-54)>0	0.00
56.	Preplaceni porez (red.br.54-51)>0	0.00
57.	Iznos poreza za koji se traži povracaj preplacanog poreza	0.00
58.	Iznos poreza koji se želi koristiti za akontativno placanje poreza u narednoj godini	0.00
59.	Iznos mjesečne akontacije(1/12 rednog broja sa 51)	0.00

	Iznos gubitka	0.00
	Iznos gubitka	0.00
	Iznos gubitka	0.00
3.	Iznos gubitka za pokriće (upisuje se manji od iznosa pod rednim brojem 1 ili 2)	0.00

Iznos kapitalnih gubitaka

Redni broj	Opis gubitka	Iznos gubitka
1.	Iznos kapitala dobili iskazani pod rednim brojem 42 poreske prijave	0.00
2.	Iznos gubitka iz prethodne godine	0.00
	Iznos gubitka	0.00
	Iznos gubitka	0.00
	Iznos gubitka	0.00
	Iznos gubitka	0.00
	Iznos gubitka	0.00
3.	Iznos gubitka za pokriće (upisuje se manji od iznosa pod rednim brojem 1 ili 2)	0.00

Broj dokumenta PG-2172579

Datum prijave: 28.02.2019

Datum poruka: 28.02.2019

Datum slanja: 28.02.2019

Dokument je podanjet elektronskim putem.

Izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću

Podpisanim i materijalnom odgovornošću ispunjavam da su podaci navedeni u izjavi tačni i istiniti.
ALEKSJEJ ĐURISIC (0201VT1216013)

Prenos poslovnih gubitaka

Red. broj	OPIS	IZNOS U eurima
1.	Iznos dobiti iskazane pod rednim brojem 36 poreske prijave	0.00
2.	Iznos gubitka iz prethodnih godina	0.00
	Iznos gubitka	0.00
	Iznos gubitka	0.00
	Iznos gubitka	0.00
	Iznos gubitka	0.00
	Iznos gubitka	0.00
3.	Iznos gubitka za pokrice (upisuje se manji od iznosa pod rednim brojem 1 ili 2)	0.00

Prenos kapitalnih gubitaka

Red. broj	OPIS	IZNOS U eurima
1.	Iznos kap.dobiti iskazane pod rednim brojem 42 poreske prijave	0.00
2.	Iznos gubitka iz prethodnih godina	0.00
	Iznos gubitka	0.00
	Iznos gubitka	0.00
	Iznos gubitka	0.00
	Iznos gubitka	0.00
	Iznos gubitka	0.00
3.	Iznos gubitka za pokrice (upisuje se manji od iznosa pod rednim brojem 1 ili 2)	0.00

Broj dokumenta PG-21725/19

Datum prijema: 20.02.2019

Datum obrade: 20.02.2019

Datum štampe: 20.02.2019

Dokument je podnijet elektronskim putem.

Izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u izvještaju tačni i potpuni.

ALEKSEJ ĐURIŠIĆ (0201971210015)